

PG-31211/19

**CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0608702 / 003

U Podgorici, dana 01.03.2019.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)"D.O.O. PLJEVLJA, broj 277702 podnijetoj dana 28.02.2019. u 11:58:41, preko

Ime i prezime: JOVANA RADULOVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)"D.O.O. PLJEVLJA - registarski broj 5 - 0608702, PIB 02844443 , i to:

Naziv:

Briše se: "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)"D.O.O. PLJEVLJA

Registruje se - upisuje se: "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)"D.O.O. PODGORICA

Statut:

Briše se: Statut od 11.07.2016.

Registruje se - upisuje se: Statut od 27.02.2019.

Adresa uprave - sjedišta:

Briše se: ALEKSANDRA VUKOVIĆA BB ZIDOVIĆI PLJEVLJA

Registruje se - upisuje se: DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte:

Briše se: ALEKSANDRA VUKOVIĆA BB ZIDOVIĆI PLJEVLJA

Registruje se - upisuje se: DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Briše se: ALEKSANDRA VUKOVIĆA BB ZIDOVIĆI PLJEVLJA

Registruje se - upisuje se: DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.44 PODGORICA

Kontakt:

Registruje se - upisuje se:

preuzelo rješenje

1/2
Jovana Radulović

01.03.2019.

Izvršni direktor:

Briše se: JUAN MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ

Registruje se - upisuje se: FILIP BOŽOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa najmanje jednim Ovlašćenim zastupnikom)


Ovlašćeni zastupnik:

Briše se: JUAN BOFILL

Obrazloženje

Podnosilac je dana 28.02.2019 u 11:58:41 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM). Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list br.17/07 ... 40/11).

M.P.


Srđan Pavlović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
Broj: 30-01-28403-6
Područna jedinica Podgorica
PODGORICA, 04.03.2019. godine

Na osnovu člana 27 stav 3 i člana 33 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11 ... 47/17) i člana 24 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) Poreska uprava, d o n o s i

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Naziv: "AQUALIA INFRASTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" D.O.O. -
PODGORICA

PODGORICA

Poreskom obvezniku je dodijeljen:

PIB **02844443**

(Matični broj)

302

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 27.06.2011. godine.

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj 50-01-01377-9 od 25.07.2016. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ove Područne jedinice i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26 - Administrativna taksa.

M.P.

NAČELNICA
Stanislava Martinović
Stanislava Martinović

Rješenje preuzelo: Radulović
08.03.19

CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Podgorica
BROJ: 30/31-20243-3
PODGORICA, 4.3.2019.. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl.list RCG", broj 65/01... 04/06 i "Sl.list CG", broj 16/07... 50/17), člana 33. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", broj 65/01 i 80/04 i "Sl. list CG", broj 20/11 ... 47/17) i člana 24. Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17)
Poreska uprava, donosi

Rješenje o registraciji za PDV

Naziv **"AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" D.O.O. -
PODGORICA**

PODGORICA

PIB **02844443**

302

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Obvezniku je dodijeljen PDV registracioni broj: **40/31-02056-0**

Svojestvo obveznika za PDV je stečeno: **27.6.2011..** godine.

Ovim Rješenjem zamjenjuje se Rješenje broj **40/31-02056-0** od **27.6.2011..** godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obračunava i plaća PDV.

M.P.

ANAČELNICA
Stanislava Martinović

Stanislava Martinović

preuzeto rješenje: *Radošević*
08.03.2019.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0608702 / 002
PIB: 02844443

Datum registracije: 21.06.2011.
Datum promjene podataka: 21.07.2016.

poslovnik
"AQUALIA INFRASTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" D.O.O. PLJEVLJA

Broj važeće registracije: /002

Skraćeni naziv: AQUALIA INFRASTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 21.06.2011.

Datum donošenja Statuta: 21.06.2011. Datum promjene Statuta: 11.07.2016.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: ALEKSANDRA VUKOVIĆA BB ZIDOVIĆI PLJEVLJA

Adresa za prijem službene pošte: ALEKSANDRA VUKOVIĆA BB ZIDOVIĆI PLJEVLJA

Adresa sjedišta: ALEKSANDRA VUKOVIĆA BB ZIDOVIĆI PLJEVLJA

Pretežna djelatnost: 4299 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mestu
nepomenutih

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NE

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

"AQUALIA INTECH, S.A."

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

LICA U DRUŠTVU:

LUIS MANUEL CARRERO BOSCH

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa direktorom društva,)

JUAN JOSE JIMENEZ DIAZ

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa direktorom društva,)

GUILLERMO MOYA GARCIA-RENEO

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa direktorom društva,)

FRANCISCO JOSE ARAQUE PADILLA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa direktorom društva,)

JUAN BOFILL

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Izvršnim direktorom ili ovlašćenim licem)

JUAN MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ P

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa jednim ovlašćenim licem)

izdato: 28.02.2019 godine u 11:56h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 277702

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je JOVANA RADULOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM) - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PLIEVLJA, registarski broj:50608702 sa sljedećim priložima:

Odluka o imenovanju izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika

Odluka o promjeni ovlašćenog zastupnika.

Odluka o promjeni adrese

Kopija lične karte

Potvrda

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Obrazac

Statut društva

Punomoćje

Datum prijema dokumentacije: 28.2.2019. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Nemanja Đurović,

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI.

Ukoliko je prikazan status **OBRADEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Jovana Radulovic

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

Zavu izdavanj



Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02844443

Registarski broj:

5-0608702/001

Puni naziv:

„AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)“ Pijevlja, društva sa ograničenom odgovornošću

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

27.02.2019.

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

Podgorica

2.2. Mjesto

Podgorica

2.3. Ulica:

Džordža Vašingtona

2.4. Broj:

44

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

Crna Gora

3.2. Opština

Podgorica

3.3. Broj:

81000

3.4. Ulica:

Džordža Vašingtona

3.5. Broj:

44

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

Podgorica

4.3. Mjesto

Podgorica

4.4. Ulica:

Džordža Vašingtona

4.5. Broj:

44

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA5.1. Datum rješenja: 5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST 7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA8.1. Telefon: 8.2. Fax: 8.3. E-mail: 8.4. Adresa internet strane:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Radulone

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Juan Miguel Martinez Martinez

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva
 Ovlašćenim zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Radulovic

M.P.

1. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

1.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

1.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

1.3. Ime i prezime:

Filip Božović

1.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

1.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

1.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva Sa najmanje jednim Ovlašćenim zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

1. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

1.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

1.2. JMB:

*rano fizičko lice unijeti broj pasoša

1.3. Ime i prezime:

Juan Bofill Maestre

1.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

1.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

1.6. Ovlašten da djeluje

Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva
 Ovlašćenim zastupnikom

* upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

2. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

2.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Radulovic

M.P.

S T A T U T

(prečišćeni tekst)

**“AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO
(AIM)” D.O.O.**

Februar 2019.

U skladu sa članom 68 Zakona o privrednim društvima Repulike Crne Gore (Službeni list Crne Gore 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11) i članom 9 Odluke o osnivanju društva "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" d.o.o. (u daljem tekstu označeno kao "Društvo"), „AQUALIA INTECH, S.A.“ d.o.o, privredno društvo sa sedištem u Madridu,

Ovlašćeni zastupnik Felix Parra Mediavilla iz Španije, sa br.pasoša dana 27.02.2019. godine donosi sledeći:

S T A T U T

(prečišćeni tekst)

“AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)” D.O.O.

Uvodne odredbe

Član 1

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje njegove djelatnosti i njegovo postojanje.

Član 2

Društvo "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" D.O.O. je pravno lice sa pravima i obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Član 3

Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u Centralni Registar Privrednih Subjekata u Podgorici.

Ime Društva i sedište/uprava, adresa za prijem službene pošte, adrese glavnog mjesta poslovanja i

Član 4

Puni naziv Društva je "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" d.o.o. PODGORICA (u daljem tekstu označeno kao "Društvo").

Skraćeni naziv Društva je : "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" d.o.o.

Naziv Društva na engleskom jeziku je: "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)" LLC.

Sjedište /uprava Društva je u Pljevljima, na adresi: **Džordža Vašingtona 44, 81000 Podgorica.**

Adresa na koju se šalju zvanični dopisi je: **Džordža Vašingtona 44, 81000, Podgorica.**

Adresa glavnog mjesta poslovanja je : **Džordža Vašingtona 44, 81000 Podgorica.**

Odluku o promeni sjedišta firme donosi Osnivač u skladu sa ovim Statutom.

Pečat

Član 5

Društvo ima svoj pravougaoni pečat u koji se unosi skraćeni naziv Društva, tako što se u sredinu pravougaonog pečata unosi naziv "Aqualia infraestructuras Montenegro".

Društvo ima svoj zavodni pečat pravougaonog oblika u koji se unosi skraćeni naziv Društva i sjedište Društva, kao i prostor za unošenje zavodnog broja i datuma pod kojim se zavodi određeni dokument Društva ili primljen za račun Društva.

Djelatnost Društva

Član 6

Društvo obavlja sledeće djelatnosti koje su određene prema podgrupama Klasifikacije delatnosti iz Zakona o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja:

SEKTOR E

36		Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
	36.0	Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
		36.00 Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
37		Uklanjanje otpadnih voda
	37.0	Uklanjanje otpadnih voda
		37.00 Uklanjanje otpadnih voda
38		Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija
		38.10 Skupljanje otpada
		38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan
		38.12 Skupljanje otpada koji je opasan
		38.20 Tretman i odlaganje otpada
		38.21 Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
		38.22 Tretman i odlaganje opasnog otpada
		38.30 Ponovna upotreba materijala
		38.31 Demontaža olupina
		38.32 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
39		Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja vodom
	39.0	Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja vodom
		39.00 Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja vodom

	41.10	Razrada građevinskih projekata
41.2		Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
	41.20	Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
42		
	42.1	Izgradnja puteva i železničkih pruga
	42.11	Izgradnja puteva i autoputeva
	42.12	Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica
	42.13	Izgradnja mostova i tunela
	42.2	Izgradnja cevovoda, električnih i komunikacionih vodova
	42.21	Izgradnja cevovoda
	42.22	Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
	42.9	Izgradnja ostalih građevina
	42.91	Izgradnja hidrotehničkih objekata
	42.99	Izgradnja ostalih nepomenutih građevina
43		Specijalizovani građevinski radovi
	43.1	Rušenje i pripremanje gradilišta
	43.11	Rušenje objekata
	43.12	Pripremna gradilišta
	43.13	Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
	43.2	Instalacioni radovi u građevinarstvu
	43.21	Postavljanje električnih instalacija
	43.22	Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
	43.29	Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
	43.3	Završni građevinsko-zanatski radovi
	43.31	Malterisanje
	43.32	Ugradnja stolarije
	43.34	Bojenje i zastakljivanje
	43.39	Ostali završni radovi
	43.9	Ostali specifični građevinski radovi
	43.91	Krovni radovi
	43.99	Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
45		Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala
	45.1	Trgovina motornim vozilima
	45.11	Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
	45.19	Trgovina ostalim motornim vozilima
	45.2	Održavanje i popravka motornih vozila
	45.20	Održavanje i popravka motornih vozila
	45.3	Trgovina delovima i priborom za motorna vozila
	45.31	Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
	45.32	Trgovina na malo delovima i opremom za motorna vozila
	45.4	Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
	45.40	Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
46		Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
	46.1	Trgovina na veliko za naknadu
	46.11	Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
	46.12	Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
	46.13	Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
	46.14	Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
	46.15	Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe

	46.16	Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože
	46.17	Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
	46.18	Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
	46.19	Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
46.2		Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama
	46.21	Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje
	46.22	Trgovina na veliko cvećem i sadnicama
	46.23	Trgovina na veliko životinjama
	46.24	Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
46.3		Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
	46.31	Trgovina na veliko voćem i povrćem
	46.32	Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
	46.33	Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
	46.34	Trgovina na veliko pićima
	46.35	Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
	46.36	Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
	46.37	Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začинима
	46.38	Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
	46.39	Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
46.4		Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo
	46.41	Trgovina na veliko tekstilom
	46.42	Trgovina na veliko odećom i obućom
	46.43	Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
	46.44	Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
	46.45	Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
	46.46	Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
	46.47	Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje
	46.48	Trgovina na veliko satovima i nakitom
	46.49	Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
46.5		Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom
	46.51	Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
	46.52	Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim delovima i opremom
46.6		Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom i priborom
	46.61	Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
	46.62	Trgovina na veliko alatnim mašinama
	46.63	Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
	46.64	Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
	46.65	Trgovina na veliko kancelarijskim nameštajem
	46.66	Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
	46.69	Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
46.7		Ostala specijalizovana trgovina na veliko
	46.71	Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
	46.72	Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
	46.73	Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
		Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
		Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
		Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
		Trgovina na veliko otpacima i ostacima

		Nespecijalizovana trgovina na veliko
	46.9	Nespecijalizovana trgovina na veliko
		Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
47		Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
	47.1	Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
		Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
	47.2	Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo hlebom, testeninom, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
	47.24	Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
		Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
	47.3	Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo računarima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
	47.42	Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo nameštajem, opremom za osvetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
	47.64	Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo odećom u specijalizovanim prodavnicama
	47.71	

		Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama - apotekama
		Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
	47.74	Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
	47.76	Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
	47.77	Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
		Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
		Trgovina na malo na tezgama i pijacama
		Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
		Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama
	47.82	Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
		Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
		Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
		Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
	47.89	Trgovina na malo van prodavnica, tezgi i pijaca
47.9		Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
		Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
	47.99	
49		Kopneni saobraćaj i cevovodni transport
	49.1	Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
	49.10	Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni
	49.2	Železnički prevoz tereta
	49.20	Železnički prevoz tereta
	49.3	Ostali kopneni prevoz putnika
	49.31	Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
	49.32	Taksi prevoz
	49.39	Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
	49.4	Drumski prevoz tereta i usluge preseljenja
	49.41	Drumski prevoz tereta
	49.42	Usluge preseljenja
	49.5	Cevovodni transport
	49.50	Cevovodni transport
50		Vodeni saobraćaj
	50.1	Pomorski i priobalni prevoz putnika
	50.10	Pomorski i priobalni prevoz putnika
	50.2	Pomorski i priobalni prevoz tereta
	50.20	Pomorski i priobalni prevoz tereta
	50.3	Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
	50.30	Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
	50.4	Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
	50.40	Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
51		Vazdušni saobraćaj

	51.1	Vazdušni prevoz putnika
	52.1	Skladištenje
	52.10	Skladištenje
	52.2	Prateće aktivnosti u saobraćaju
	52.21	Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
	52.22	Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju
	52.23	Uslužne delatnosti u vazdušnom saobraćaju
	52.24	Manipulacija teretom
	52.29	Ostale prateće delatnosti u saobraćaju
53		Poštanske aktivnosti
	53.1	Poštanske aktivnosti javnog servisa
	53.10	Poštanske aktivnosti javnog servisa
	53.2	Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa
	53.20	Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa
SEKTOR J		INFORMISANJE I KOMUNIKACIJE
	58.1	Izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti
	58.11	Izdavanje knjiga
	58.12	Izdavanje imenika i adresara
	58.13	Izdavanje novina
	58.14	Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
	58.19	Ostala izdavačka delatnost
	58.2	Izdavanje softvera
	58.21	Izdavanje računarskih igara
	58.29	Izdavanje ostalih softvera
59		Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa
	59.1	Kinematografska i televizijska produkcija
	59.11	Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
	59.12	Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa
	59.13	Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa
	59.14	Delatnost prikazivanja kinematografskih dela
	59.2	Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
	59.20	Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
60		Emitovanje radio-programa
	60.1	Emitovanje radio-programa
	60.10	Emitovanje radio-programa
	60.2	Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
	60.20	Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
61		Telekomunikacije
	61.1	Kablovske komunikacije
	61.10	Kablovske komunikacije
	61.2	Bežične komunikacije
	61.20	Bežične komunikacije
	61.3	Satelitske komunikacije

		61.30	Satelitske telekomunikacije
	61.9		Ostale telekomunikacione delatnosti
		61.90	Ostale telekomunikacione delatnosti
62			Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
	62.0		Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti
		62.01	Računarsko programiranje
		62.02	Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije
		62.03	Upravljanje računarskom opremom
		62.09	Ostale usluge informacione tehnologije
63			Informacione uslužne delatnosti
	63.1		Obrada podataka, hosting i s tim povezane delatnosti; veb portali
		63.11	Obrada podataka, hosting i sl.,
		63.12	Veb portali
	63.9		Ostale informacione uslužne delatnosti
		63.91	Delatnosti novinskih agencija
		63.99	Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute
68			Poslovanje nekretninama
	68.1		Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
		68.10	Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
	68.2		Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
		68.20	Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
	68.3		Poslovanje nekretninama za naknadu
		68.31	Delatnost agencija za nekretnine
		68.32	Upravljanje nekretninama za naknadu
SEKTOR M			STRUČNE, NAUČNE, INOVACIONE I TEHNIČKE DELATNOSTI
	69		
		69.1	Pravni poslovi
		69.10	Pravni poslovi
		69.2	Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
		69.20	Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
70			
		70.1	Upravljanje ekonomskim subjektom
		70.10	Upravljanje ekonomskim subjektom
		70.2	Menadžerski konsultantski poslovi
		70.21	Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
		70.22	Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
71			Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize
	71.1		Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
		71.11	Arhitektonska delatnost
		71.12	Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
	71.2		Tehničko ispitivanje i analize
		71.20	Tehničko ispitivanje i analize
72			Naučno istraživanje i razvoj
	72.1		Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
		72.11	Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
		72.19	Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

	72.2	Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
	72.20	Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
73		Reklamiranje i istraživanje tržišta
	73.1	Reklamiranje
	73.11	Delatnost reklamnih agencija
	73.12	Medijsko predstavljanje
	73.2	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
	73.20	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74		
	74.1	Specijalizovane dizajnerske delatnosti
	74.10	Specijalizovane dizajnerske delatnosti
	74.2	Fotografske usluge
	74.20	Fotografske usluge
	74.3	Prevođenje i usluge tumača
	74.30	Prevođenje i usluge tumača
	74.9	Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
	74.90	Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
	77.11	Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
	77.12	Iznajmljivanje i lizing kamiona
	77.2	Iznajmljivanje i lizing predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
	77.21	Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
	77.22	Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
	77.29	Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
	77.3	Iznajmljivanje i lizing mašina, opreme i materijalnih dobara
	77.31	Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
	77.32	Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
	77.33	Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)
	77.34	Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
	77.35	Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
	77.39	Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
	77.4	Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
	77.40	Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, autorskih dela i predmeta srodnih prava
78		Delatnosti zapošljavanja
	78.1	Delatnost agencija za zapošljavanje
	78.10	Delatnost agencija za zapošljavanje
	78.2	
	78.20	Delatnost agencija za privremeno zapošljavanje
	78.3	
	78.31	Ostalo ustupanje ljudskih resursa koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima.
79		Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti
	79.1	
	79.11	Delatnost putničkih agencija
	79.12	Delatnost tur-operatora
	79.9	Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima

	79.90	Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
80		Zaštitne i istražne delatnosti
	80.1	Delatnost privatnog obezbeđenja
	80.10	Delatnost privatnog obezbeđenja
	80.2	
	80.20	Usluge sistema obezbeđenja
	80.3	Istražne delatnosti
	80.30	Istražne delatnosti
81		
	81.1	Usluge održavanja objekata
	81.10	Usluge održavanja objekata
	81.2	Usluge čišćenja
	81.21	Usluge redovnog čišćenja zgrada
	81.22	Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
	81.29	Usluge ostalog čišćenja
	81.3	Usluge uređenja i održavanja okoline
	81.30	Usluge uređenja i održavanja okoline
82		Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti
	82.1	Kancelarijsko-administrativne i pomoćne delatnosti
	82.11	Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
	82.19	Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška
	82.2	Delatnost pozivnih centara
	82.20	Delatnost pozivnih centara
	82.3	Organizovanje sastanaka i sajmova
	82.30	Organizovanje sastanaka i sajmova
	82.9	Poslovne, pomoćne, uslužne i ostale delatnosti
		Obuhvata delatnosti agencija za sakupljanje i naplatu
	82.91	Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
	82.92	Usluge pakovanja
	82.99	Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

Osnovna djelatnost Društva je 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina

Pored djelatnosti iz prethodnog stava Društvo će obavljati i druge djelatnosti koje služe tim aktivnostima i koje se obično obavljaju uz te aktivnosti, u manjem obimu ili privremeno.

Dodatno djelatnostima iz stava 1 ovog člana, Društvo će voditi poslove spoljnotrgovinskog prometa na sledeći način:

1. Uvoz i izvoz dobra i usluga
2. Posredovanje u poslovima spoljnotrgovinskog prometa

Odluku o promjeni djelatnosti Društva donosi Osnivač, u skladu sa ovim Statutom.

Član 7

Osnivač, na predlog Izvršnog direktora Društva može organizovati, spojiti ili ukinuti pojedine organizacione djelove Društva.

Posebnim aktom, koji po predlogu Izvršnog direktora, donosi Osnivač, bliže se određuju pitanja organizovanja i vršenja djelatnosti i unutrašnja organizacija Društva, struktura menadžmenta i administracija Društva.

Odgovornost za obaveze

Član 8

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svojih registrovanih djelatnosti i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun.

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze Društva, a snosi rizik za poslovanje Društva do visine svog uloga.

Osnovni kapital, ulogi i udeli

Član 9

Osnovni kapital Društva iznosi: 1 EUR (jedan Euro).

Osnovni kapital je uplaćen u cjelosti.

Član 10

Prenos udijela sprovodi se u skladu sa zakonom.

Za sve što posebno nije uređeno ovim Statutom u pogledu osnovnog uloga primjenjivaće se Zakon o privrednim društvima.

Član 11

Društvo može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima Osnivača ili ulozima novih članova.

Član 12

Društvo može da smanji osnivački kapital u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Status i prava Osnivača

Član 13

Prava i dužnosti Osnivača prema Društvu Osnivač stiče osnivanjem Društva.

Osnivač ima pravo da upravlja Društvom, da stiče udijele u dobiti, da bude obavještavan o radu Društva, o svim podacima koji su važni za odlučivanje u Društvu, kao i ostala prava koja su utvrđena ovim Statutom odnosno njegovim izmjenama i dopunama.

Zastupanje Društva

Član 14

Društvo zastupa Izvršni direktor Društva.

Izvršni Direktor kolektivno zastupa Društvo sa najmanje jednim ovlašćenim zastupnikom u svim pravnim poslovima u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

Osnivač imenuje na funkciju Izvršnog direktora Društva gosp. Filipa Bpžovića,

Osnivač imenuje Izvršnog Direktora za period od jedne [1] godine i ista osoba može biti ponovo imenovana za poziciju Izvršnog Direktora bez ograničenja koja se odnose na broj mandata. Izvršni Direktor može biti razriješen prije isteka njegovog mandata.

Pored Izvršnog Direktora, Društvo može da predstavlja jedan ili više ovlašćenih zastupnika, imenovanih od strane Osnivača, Odlukom o imenovanju.

Organi Društva

Član 15

Osnivač utvrđuje da je jedini organ Društva Izvršni direktor, dok se Skupština i Upravni odbor kao fakultativni organi društva sa ograničenom odgovornošću ne obrazuju.

Poslove Skupštine društva će obavljati neposredno Osnivač, na način definisan ovim Statutom Društva.

Djelokrug Osnivača

Član 16

Osnivač obavlja sledeće djelatnosti:

- 1) odlučuje o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva;
- 2) odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
- 3) usvaja druge opšte akte Društva;
- 4) odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala Društva;
- 5) odlučuje o zajmovima, finansijskim i drugim komercijalnim ugovorima u koje stupa Društvo;
- 6) odlučuje o zajedničkim ulaganjima s drugim subjektima;

- 7) usvaja izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Društva;
- 8) utvrđuje godišnji finansijski plan i Biznis plan Društva Društva;
- 9) imenuje i razriješava Izvršnog direktora Društva;
- 10) imenuje i razriješava druga lica ovlašćena za zastupanje Društva;
- 11) daje smjernice Izvršnom direktoru Društva za sprovođenje poslovne politike i ostvarivanje Biznis plana;
- 12) izdaje obavezna uputstva za rad Izvršnom direktoru;
- 13) utvrđuje organizaciju Društva i strukturu menadžmenta Društva;
- 14) odlučuje o promjeni djelatnosti, firme i sjedišta Društva;
- 15) odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme Društva;
- 16) odlučuje u svim stvarima koje nisu u isključivoj nadležnosti Izvršnog Direktora;
- 17) odlučuje u svim stvarima koje su u nadležnosti Izvršnog Direktora, u slučaju odsustva ili sprečenosti Izvršnog Direktora.

Izvršni direktor Društva

Član 17

Izvršni direktor vodi i stara se o zakonitosti tekućeg poslovanja Društva.

Izvršni direktor zastupa Društvo shodno članu 18 ovog Statuta.

Djelokrug Izvršnog direktora

Član 18

Izvršni direktor Društva:

- 1) zastupa i predstavlja Društvo u granicama svojih ovlašćenja utvrđenim ovim Statutom;
- 2) vodi poslovanje Društva u skladu sa smjericama i obaveznim uputstvima koje daje Osnivač;
- 3) stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih ovim Statutom;
- 4) prati i osigurava izvršenje odluka Osnivača;
- 5) obaveštava Osnivača o sazivanju sastanaka Osnivača i predlaže datum i dnevni red za sastanak Osnivača, u skladu sa instrukcijama Osnivača;
- 6) predlaže poslovnu politiku Društva;

- 7) predlaže Biznis plan Društva;
- 8) predlaže odluke i druge akte koje donosi Osnivač;
- 9) predlaže mjere Osnivaču za unapređenje poslovanja Društva;
- 10) predlaže organizaciju Društva i strukturu menadžmenta Društva;
- 11) predlaže promenu organizacije, statusa i oblika Društva;
- 12) podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja Osnivaču na tromesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou;
- 13) potpisuje sve obrasce, dokumente i ugovore u ime i za račun Društva;
- 14) stara se o solventnosti i likvidnosti Društva i predlaže mere za njihovo obezbeđenje;
- 15) odlučuje o zapošljavanju i raspoređivanju lica u Društvu na radna mesta utvrđena opštim aktom Društva kao i o drugim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom, ovim Statutom, kolektivnim ugovorom i drugim opštim aktom;
- 16) odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
- 17) priprema godišnje računovodstvene izveštaje, izveštaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike;
- 18) odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama;
- 19) potpisuje dokumenta koja se odnose na uzimanje kredita i garancija u ime i za račun Društva, po dobijenoj saglasnosti od strane Osnivača;
- 20) stara se o organizovanju zaštite na radu;

Izvršni direktor društva može, uz prethodnu pisanu saglasnost Osnivača, prenijeti određene ili sve poslove iz svog delokruga na zaposlene u Društvu.

Razriješenje i prestanak funkcije Izvršnog direktora

Član 19

Izvršni direktor Društva može biti razriješen i prije isteka mandata:

- 1) na lični zahtev;
- 2) ako je zbog sprovođenja akata koje je predložio došlo do teže povrede prava Osnivača;
- 3) ako je njegovom krivicom naneta veća šteta Društvu;

- 4) ako Osnivač utvrdi da Društvo posluje suprotno zakonu, Statutu i drugim opštim aktima Društva ili se utvrde druge nepravilnosti u poslovanju Društva, ili se poslovanje obavlja na način koji ugrožava interese osnivača;
- 5) odlukom Osnivača, sa ili bez obrazloženja.

U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez Izvršnog direktora, Osnivač je dužan da bez odlaganja imenuje novog Izvršnog direktora Društva.

Odgovornost

Član 20

Izvršni direktor odgovoran je za svoj rad Osnivaču.

U ostvarivanju svojih obaveza Izvršni direktor Društva vrši poslove predviđene zakonom i Statutom Društva i odgovoran je za zakonitost rada Društva.

Ovlašćeni zastupnici

Član 21

Osnivač će imenovati jednog ili više Ovlašćenih zastupnika Društva koji će zastupati Društvo kolektivno sa Izvršnim Direktorom.

Obim ovlašćenja Ovlašćenog zastupnika određen je Odlukom o imenovanju.

Odluka o imenovanju Ovlašćenog zastupnika se registruje u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Osnivač može razrešiti Ovlašćenog zastupnika u bilo koje vreme donošenjem Odluke o razrešenju.

Ovlašćeni zastupnik je odgovoran za svoje poslovanje Osnivaču, u skladu sa obimom ovlašćenja koja su mu data Odlukom o imenovanju.

Troškovi poslovanja, obračun rezultata, utvrđivanje i raspodela profita

Član 22

Troškovi poslovanja, obračun rezultata, utvrđivanje i raspodela profita Društva svake godine utvrđuju se finansijskim planom Društva za predmetnu poslovnu godinu.

Finansijski plan

Član 23

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim propisima.

Izvršni direktor Društva je dužan da obezbjeđi da Društvo vodi sve poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.

Na kraju svake poslovne godine Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun. Bilans imovine i bilans Društva, uključujući deo koji se odnosi na profit za raspodjelu, utvrđuje se preme važećim zakonima.

Profit

Član 24

Profit za raspodjelu utvrđuje se za svaku poslovnu godinu.

Iz neto dobiti može se izdvojiti dio koji utvrđuje Osnivač na predlog Izvršnog direktora koji se unosi u rezervni fond. Preostali dio predstavlja profit za raspodjelu.

Osnivač odlučuje o raspodjeli profita i može odlučiti da dio profita za raspodjelu reinvestira u razvoj Društva, odnosno, uloži u druge svrhe i namjene u skladu sa zakonom.

Revizija

Član 25

Revizija računovodstvenih iskaza Društva vrši se u skladu sa zakonom.

Pokriće gubitaka

Član 26

Izvršni direktor Društva dužan je da Osnivača blagovremeno i potpuno obavještava o mjerama za izbjegavanje rizika u poslovanju Društva kao i za izbjegavanje, smanjivanje i uređivanje gubitaka u poslovanju, kao i da predlaže mjere u skladu sa zakonom za pokriće nastalih gubitaka ako do njih dođe.

Promjena oblika Društva

Član 27

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o osnivanju oblika utvrđenog Zakonom o privrednim društvima.

O promjeni oblika Društva odlučuje Osnivač na predlog Izvršnog direktora Društva.

Statusne promjene

Član 28

Društvo se može spojiti sa drugim društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela).

Spajanje, pripajanje i podjela Društva vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Odluku o statusnim promjenama Društva donosi Osnivač.

Prestanak

Član 29

Društvo prestaje sa radom na način utvrđen zakonom.

Dokumentacija

Član 30

Društvo u svom sjedištu vodi evidenciju i dokumentaciju koja naročito sadrži:

- 1) knjigovodstvo koje se vodi u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i koje:
 - a) tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Društva, omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Društva sa prihvatljivom tačnošću;
 - b) omogućava Osnivaču da utvrde da su finansijski izveštaji saglasni sa odredbama zakona;

- c) omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Društva;
- 2) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva;
- 3) knjigu odluka Društva.

Poslovna tajna

Član 31

Osnivač će donijeti opšti akt kojim će se naročito utvrditi:

- 1) koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva kao i kako se utvrđuju te isprave i podaci,
- 2) koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju Izvršni direktor i svi zaposleni u Društvu koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon što lica iz prethodnog stava ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorni za čuvanje poslovne tajne Društva.

Odavanje poslovne tajne predstavlja prekoračenje službenih ovlašćenja odnosno težu povredu radne dužnosti.

Akta društva, vrste i donošenje

Član 32

U Društvu se donose opšta i pojedinačna akta.

Opšta akta Društva su: Statut, pravilnici, odluke i druga akta.

Ostala opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva.

Pojedinačnim aktima se uređuju konkretna pitanja, prava i obaveze.

Druga opšta akta

Član 33

Drugi opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima Društva.

Postupak izmjene Statuta i opštih akata

Član 34

Izmjene i dopune Statuta i opštih akata vrše se na način i po postupku propisanom za njihovo donošenje.

Prelazne i završne odredbe

Član 35

Za sve što nije predviđeno ovim Statutom primjenjivaće se zakonski i podzakonski akti koji su na snazi u Crnoj Gori.

Član 36

Ovaj Statut stupa na snagu danom objavljivanja.

Svojim potpisom na Statutu osnivač potvrđuje da je Statut donijet u tekstu koji je objavljen. Isto važi i za izmjene i dopune Statuta.

Za Osnivača, po Specijalnom punomoćju:



Jovana Radulović



Pursuant to Company Law of Montenegro (Official Gazette of MNE, No.06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) Founder“ AQUALIA INTECH, S.A.” L.L.C, a Company with a registered seat in Avenida del Camino de Santiago, 40 – 28050 Madrid, Spain, registered under registration (file) number: A-28/849495 (hereinafter referred as: “the FOUNDER), represented by an Authorized representative Felix Parra Mediavilla, passport no: [redacted] Company AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)”D.O.O., TIN: 02844443 (hereinafter referred as: “the Company) on 27.02.2019, issues:

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br. 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) osnivač „AQUALIA INTECH, S.A.“ d.o.o, privredno društvo sa sedištem u Madridu, ulica, Avenida del Camino de Santiago, 40 – 28050 Madrid, Španija, registrovano pod matičnim brojem A-28/849495 (u daljem tekstu: „OSNIVAČ“), koga predstavlja ovlašćeno lice Felix Parra Mediavilla, br pasoša AAH356895, za Društvo “AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)”D.O.O., PIB: 02844443 (u daljem tekstu Duštvo) dana 27.02.2019. godine, donosi:

DECISION
ON APPOINTMENT AND DISMISSAL OF
COMPANY’S EXECUTIVE DIRECTOR

ODLUKU
O IMENOVANJU I RAZRJEŠENJU IZVRŠNOG
DIREKTORA DRUŠTVA

Article 1.

Član 1.

HEREBY, we appoint Mr Filip Bozovic, PN: IMENUJE SE, gospodin Filip Božović sa JMBG:

[redacted]
direktora Društva.

WE DISMISS Juan Miguel Martinez Martinez, from [redacted] of

RAZRJEŠAVA SE, Juan Miguel Martinez Martinez iz [redacted]

The Executive director referred to in paragraph 1 of this Article shall be authorized to operate unlimited in all legal affairs in the domestic and foreign business trade, and collectively with at least one Authorized representative.

Izvršni direktor iz stava 1 ovog člana je ovlašćen da djeluje neograničeno u svim pravnim poslovima u prometu u zemlji i inostranstvu, i kolektivno sa najmanje jednim Ovlašćenim zastupnikom.

Article 2.

Član 2.

This Decision shall enter into force upon its adoption.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

This decision has to be registered in the Central Register of Business Entities in Podgorica.

Ova Odluka se ima registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

This decision is composed in Montenegrin and English language.

Ova odluka je sačinjena na crnogorskom i engleskom jeziku.


In case of discrepancies or ambiguities, English language version shall prevail.

U slučaju neslaganja ili nejasnoća, verzija na engleskom jeziku će biti validna.

On behalf of the Founder / Za Osnivača

Attorney / Punomoćnik

Mrs. Jovana Radulovic

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature, there is a red rectangular stamp or box that partially overlaps the signature line.

Pursuant to Company Law of Montenegro (Official Gazette of MNE, No.06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) Founder "AQUALIA INTECH, S.A." L.L.C, a Company with a registered seat in Avenida del Camino de Santiago, 40 – 28050 Madrid, Spain, registered under registration (file) number: A-28/849495 (hereinafter referred as: "the FOUNDER), represented by an Authorized representative Felix Parra Mediavilla, [redacted] for Company AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)"D.O.O., TIN: 02844443 (hereinafter referred as: "the Company) on 27.02.2019, issues:

DECISION

On dismissal of authorized person of the Company

Article 1.

HEREBY. We dismiss Mr. Juan Bofill Maestre from [redacted]

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) osnivač „AQUALIA INTECH, S.A.“ d.o.o, privredno društvo sa sedištem u Madridu, ulica, Avenida del Camino de Santiago, 40 – 28050 Madrid, Španija, registrovano pod matičnim brojem A-28/849495 (u daljem tekstu: „OSNIVAČ“), koga predstavlja ovlašćeno lice Felix Parra Mediavilla, [redacted] Društvo "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)"D.O.O., PIB: 02844443 (u daljem tekstu Duštvo) dana 27.02.2019. godine, donosi:

ODLUKU

O razrješenju ovlašćenog zastupnika Društva

Član 1.

Razrješava se Gosp. Juan E Bofill Maestre [redacted]

Article 2.

This Decision shall enter into force upon its adoption.

This decision has to be registered in the Central Register of Business Entities in Podgorica.

This decision is composed in Montenegrin and English language.

In case of discrepancies or ambiguities, English language version shall prevail.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka se ima registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Ova odluka je sačinjena na crnogorskom i engleskom jeziku.

U slučaju neslaganja ili nejasnoća, verzija na engleskom jeziku će biti validna.

On behalf of the Founder / Za Osnivača

Attorney / Punomoćnik

—
Mrs. Jovana Radulovic

[redacted]

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) osnivač „AQUALIA INTECH, S.A.“ d.o.o, privredno društvo sa sedištem u Madridu, ulica, Avenida del Camino de Santiago, 40 – 28050 Madrid, Španija, registrovano pod matičnim brojem A-28/849495 (u daljem tekstu: „OSNIVAČ“), koga predstavlja ovlašćeno lice Felix Parra Mediavilla, državljanin Španije, [redacted] Društvo "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)"D.O.O., PIB: 02844443 (u daljem tekstu Društvo) dana 27.02.2019. godine, donosi:

ODLUKU

o promjeni adrese sjedišta, glavnog mjesta poslovanja i adrese za prijem službene pošte Društva

Član 1.

Nova adresa sjedišta, glavnog mjesta poslovanja i adrese za prijem službene pošte Društva je:
Ul. Džordža Vašingtona 44, Podgorica.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka se ima registrovati u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.


Ova odluka je sačinjena na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju neslaganja ili nejasnoća, verzija na engleskom jeziku će biti validna.

Za osnivača/ For the Founder:

Jovana Radulović

PN/JMBG

[redacted]



Pursuant to Company Law of Montenegro (Official Gazette of MNE, No.06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) Founder“ AQUALIA INTECH, S.A.” L.L.C, a Company with a registered seat in Avenida del Camino de Santiago, 40 – 28050 Madrid, Spain, registered under registration (file) number: A-28/849495 (hereinafter referred as: “the FOUNDER), represented by an Authorized representative Felix Parra Mediavilla, from Spain, passport no: [redacted] for Company AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)"D.O.O., TIN: 02844443 (hereinafter referred as: “the Company) on 27.02.2019, issues:

DECISION

On the change of the address of the headquarters, the main place of business, and the address for the reception of the official letters of the Company

Article 1

New address of the headquarters, the main place of business, and the address for the reception of the official letters of the Company is:

Dzordza Vasingtona street no.44, Podgorica.

Article 2.

This Decision shall enter into force upon its adoption.

This decision has to be registered in the Central Register of Business Entities in Podgorica.

This decision is composed in Montenegrin and English language. In case of discrepancies or ambiguities, English language version shall prevail..

3335

SPECIJALNO PUNOMOĆJE

„AQUALIA INTECH, SA.“ d.o.o, privredno društvo sa sedištem u Madridu, ulica, Avenida del Camino de Santiago, 40 – 28050 Madrid, Španija, registrovano pod matičnim brojem A-28/849495 (u daljem tekstu označen kao “Osnivač” ili kao “Davalac punomoćja”), koju zastupa Ovlašćeni zastupnik Felix Parra

[redacted] (the daljem tekstu: u daljem tekstu: Zastupnik), za Društvo “AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)” d.o.o , PIB: 02844443(u daljem tekstu Duštvo) koje ovlašćuje:

Gđu. Jovanu Radulović iz [redacted]

[redacted] („Punomoćnik“), da može u naš ime i za naš račun da nas bez ograničenja zastupa u svim pravnim i drugim radnjama pred svim organima i trećim licima, u preduzimanju svih radnji i potpisivanju sve dokumentacije neophodne za promjenu podataka za Društvo u Centralnom Registru Privrednih Subjekata (u daljem tekstu CRPS):

- potpiše i dostavi registracionu prijavu PS-02;
- da dostavi i potpiše Odluku o razrešenju i imenovanju Izvršnog direktora u ime Osnivača;
- da dostavi i potpiše Odluku o razrešenju Ovlašćenog zastupnika društva u ime Osnivača;
- da dostavi i potpiše Odluku o promjeni adrese sjedišta, glavnog mjesta poslovanja i adrese za prijem službene pošte Društva;
- da dostavi i potpiše prečišćeni Statut Društva

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

“AQUALIA INTECH, SA.” LLC, a Company with a registered seat in Avenida del Camino de Santiago, 40 – 28050 Madrid, Spain, registered under registration (file) number: A-28/849495 (hereinafter referred to as the “Founder” or the “Grantor”), duly represented

[redacted] (the “Signatory”) for Company “AQUALIA INFRAESTRUCTURAS MONTENEGRO (AIM)” l.l.c. - PLJEVLJA, street. Aleksanda Vukovića bb, TIN: 02844443 (hereinafter referred as: “the Company) hereby grants a power of attorney to:

Mrs. Jovana Radulovic [redacted]

“Attorney”), in our name and for our account to us without limitation represented in all legal and other actions before all authorities and third parties to undertake all actions and the signing of all documents necessary for the registration changes for Company in Central Register of Business Entities in Podgorica (hereinafter referred to as the CRPS):

- sign and submit the (PS02) application form
- to submit and sign the Decision on dismissal and appointment of Executive director on behalf of the Founder;
- to submit and sign the Decision on dismissal of an Authorized representative of the Company on behalf of the Founder;
- to submit and sign the Decision on the change of the address of the headquarters, the main place of business, and the address for the reception of the official letters of the Company
- to submit and sign redefined Statute of Company



- *Da dostavi i svu drugu neophodnu dokumentaciju Osnivača (izvod iz privrednog registra Španije i drugu dokumentaciju)*
- *da sprovede cjelokupnu proceduru promjene gore navedenih podataka za Društvo u CRPS, kao i da po izvršenoj registraciji promjene preuzme rješenje o upisu te promjene;*

Davalac punomoćja se obavezuje da će prihvatiti i odobriti što Punomoćnik učini na osnovu ovlašćenja koja su mu data ili koja proizilaze iz ovog specijalnog punomoćja.

Ovo punomoćje je samostalno i važi do opoziva istog. Ovo punomoćje je izdato i regulisano u skladu sa zakonima Crne Gore.

Ovo punomoćje je sačinjeno na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju neslaganja ili nejasnoća, verzija na Engleskom jeziku će biti validna.

U Madridu,


01/02/2019

- To deliver and all other necessary documentation from Founder (a notarized copy from the Commercial register Entities of Spain and another documents)
- to carry out the entire procedure of changing of above mentioned data for the CRPS, as well as that of making the registration take decision about enrollment and changes;

The Grantor is obliged to accept and approve powers which arise from the Special power of attorney and which were granted to the Attorney.

This power of attorney is independent and is valid until revocation of the same. This power of attorney is issued under and governed by Montenegrin law.

This power of attorney is composed in Montenegrin and English language. In case of discrepancies or ambiguities, English language version shall prevail.



Signed in Madrid,

01/02/2019

Potpis ovlašćenog lica / Authorised person signature

Mr. Felix Parra Mediavilla





Yo, Valerio Pérez de Madrid Carreras, Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio.-----
 DOY FE: Que considero legítima la firma que antecede de DON FELIX PARRA MEDIIVILLA, con DNI número 50.021.223-H, por haber sido puesta en mi presencia, redactado en rumano e inglés (idioma que en lo pertinente conozco), puesta en un documento extendido en dos folios de papel común según acta autorizada por mí en el día de hoy, con número 265 de protocolo.--
 Madrid, a uno de febrero de dos mil diecinueve.-----
 APLICACIÓN DE ARANCEL. Ley 8/1989 de 1 de Abril. DOCUMENTO SIN CUANTÍA. Número de arancel: 5.-----

I, Valerio Pérez de Madrid Carreras, Notary Public residing in Madrid, Spain:-----
 HEREBY CERTIFY: That the firm of DON FELIX PARRA MEDIIVILLA, with DNI number 50.021.223-H is authentic and has been placed in my presence, written in Romanian and English and recognized in a deed authorized by me, today, with number 265.-----

 In Madrid, february the 1th, 2019----

 APLICATION OF CUSTOMS DUTY: State Law 8/1989, April the 13th.----
 DOCUMENT WITH NO ASSINGED VALUE: Number of customs duty: 5----

DE MADRID CARRERAS
 PHIL PPIUS TIE

SEGUROS
 LEONIZACIONES Y
 REALIZACIONES

NIHIL PPI
 AII



0244013500

Valerio Pérez de Madrid Carreras



EL5021004

10/2018

=FOLIO HABILITADO PARA LEGALIZACIONES POR EL ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID=

Este folio ha quedado unido con el sello de este Ilustre Colegio Notarial al Testimonio expedido por

D. Valerio Pérez de Madrid Carreras

Notario de Madrid

el día 01/02/2019

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País: Country / Pays :	ESPAÑA
El presente documento público This public document / Le présent acte public	
2. ha sido firmado por D. Valerio Pérez de Madrid Carreras has been signed by a été signé par	
3. quien actúa en calidad de NOTARIO acting in the capacity of agissant en qualité de	
4. y está revestido del sello / timbre de SU NOTARÍA bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	
Certificado Certified / Attesté	
5. en MADRID at / à	6. el día 04/02/2019 the / le
7. por el Decano del Colegio Notarial de Madrid by / par	
8. bajo el número No sous no	
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:	10. Firma: Signature: Signature :



[Firma manuscrita]
Doña M^a Eugenia Reviriego Ficuñ
Firma delegada del Decano

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:+kZq-8eLT-QMsl-qYZn

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Verification Code of the Apostille: NA:+kZq-8eLT-QMsl-qYZn

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne.]

[Cetta Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>]

Code de verification de l'Apostille: NA:+kZq-8eLT-QMsl-qYZn



Markica i pečat za ovjere

Markica Notarske komore

(Okrugli pečat Notara Valerija Peresa de Madrid Karerasa. Madrid.)

(Suvi pečat Generalnog savjeta notara Španije. Notari Evrope. Nihil prius)

[Redacted]
(Potpisano.

Hartija namjenejna isključivo za notarske ovjere

EL5021003

(Državni grb. Državna markica 0.15€)

10/2018

Hartija namjenjena za ovjere od strane Notarske komore Madrida

Ovaj je list sjedinjen sa pečatom Notarske komore izdatim od strane Valerija Peresa de Madrid Karerasa, Notara iz Madrida

dana 01/02/2019

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: **ŠPANIJA**

Ovaj javni dokument

2. Potpisan od strane **Valerija Peresa de Madrid Karerasa**
3. Koja djeluje u svostvu **NOTARA**
4. Snadbjevena je pečatom/žigom **NOTARA**

POTVRĐENO

5. U **MADRIDU**
6. Na dan **04/02/2019**
7. Od strane **Dekana Notarske komore Madrida**
8. Pod brojem: **N7201/2019/007038**
9. Pečat/Žig

(Suvi pečat Generalnog savjeta notara Španije. Notari Evrope. Nihil prius)

(Okrugli pečat Notarske komore Madrida.)

10. Potpis (Potpis po ovlašćenju Dekana, Ma Euhenija Reviriego Pikon.)

Ovim Apostilom se potvrđuje jedino autentičnost potpisa, svojstvo u kome se potpisnik dokumenta nalazi i identitet pečata ili žiga koji se nalaze na dokumentu.

Ova potvrda ne podrazumjeva odgovornost u vezi sa sadržajem dokumenta.


(Nije validna upotreba Apostila unutar Španije.) Ovaj je Apostil moguće provjeriti na sljedećem linku:
<https://sede.mjusticia.gob.es/eregister> Kod za provjeru Apostila: NA: eRJu-STM+.B/nO-IR8Q

TUMAČ
Ivana Kovač Barett

za španski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1965/17-3 od 27.12.2017. g. na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ EUR

U Podgorica, dana 25/02/19.



Ivana Kovač Barett
Potpis

para idioma español, nombrada en Montenegro por el Decreto del Ministro de Justicia N.º 03-745-1965/17-3 del 27 de diciembre de 2017, por un periodo de cinco años. CERTIFICO que la que antecede es traducción fiel del original.

Los gastos de traducción totalizan _____ €

En _____ a _____

Sello

Firma



Državni grb

PRIVREDNI REGISTAR MADRIDA
P de la Castellana, 44
28046 MADRID

POTVRDA

Dolje potpisani službenik za privredni registar, potvrđuje:

Da je, u vezi sa dopisom „Aqualia Intech S.A.“, u kome se traži potvrda o kompaniji „**AQUALIA INTECH S.A.**“, koja se tiče njenog konstituisanja, adrese, fiskalnog broja, kapitala i trajanja mandata administrativnog savjeta, pregledao je knjige Registra, na osnovu kojih je, u vezi sa ovim društvom, zaključio sljedeće:

1. U unosu pod rednim brojem 1 na listu hartije čiji je broj 60407-1, stranica 137 i sljedeće u tomu 5, knjige 3 treće sekcije, od 3/08/1983, na osnovu prve kopije teksta donešenog u Madridu 11/07/1983 pred Notarom Serhijom Gonsalesom Koljadom, u svojsvu zamjenika Alfonsa Rivere Simona, sa registarskim brojem 1841, konstatuje se da je u ovaj Privredni registar upisano društvo „RECUPERACION DE RECURSOS DE LOS RESIDUOS CASTELLANO MANCHEGA S.A.“, kasnije sa nazivom „AQUALIA INFRAESTRUCTURAS S.A.“ a aktualno sa imenom „**AQUALIA INTECH SA**“ sa PIB-om
2. Da je navedeno društvo usvojeno pod brojem na formularu broj M-59467.
3.
4. Izvod koji se prilaže ut ovaj formular odnosi se na ostatak pojedinosti koje se podrazumjevaju zahtjevom.
5. Nema ograničenja u pravima administrativnih organa u knjizi upisa, niti u centralnom indeksu onesposobljenih.
6. Ne konstatuje niti jedna specijalna situacija.
7. Ne sadrži naknadne unose koji bi modifikovali iznesene pojedinosti.
8. Ne sadrži upis koji se odnosi na raspuštanje, likvidaciju, te je stoga i dalje važeća.
9. Iz dnevne knjige ne proizlazi niti jedan unos u vezi sa ovim unosom koji utiče na krajnosti za koje se izdaje potvrda.

Tekst ove potvrde zauzima ovu stranicu i još jednu i nalazi se na hartiji koja je snadbjevena pečatom ovog Registra, pod brojem 8784890.

U Madridu, osamnaestog decembra dvije hiljade osamnaeste.

(Potpisano.)

Napomena. Predstavljena instancija u dnevnoj evidenciji potvrda, unos broj 49559/2018
Honorar: bez/nadoknade

(Okrugli pečat: Privredni Registar Madrida. Havijer Ljorente (Ostatak nečitak. Prim.prev.)) (Potpisano.)



U skladu sa Opštim pravilnikom o zaštiti podataka 2016/679 Evropskog parlamenta i Evropskog savjeta od 27/04/2018 u vezi sa zaštitom fizičkih lica iz oblasti zaštite ličnih podataka i slobodne cirkulacije istih (u nastavku „RGPD“), obavještavamo sljedeće:

U skladu sa zahtjevom o registracijskom oglašavanju, lični podaci dati u istoj su bili i biće predmet tretmana uključen u knjige i arhive odgovornog lica- registratora, (...)tako što je upotreba i cilj tertmana predviđena normom o registru, što je zakonska osnova ovog tretmana.

U skladu sa članom 6 Uputstva Generalne direkcije za registre i notare od 17/02/1998, nosilac podataka je informisan da će isti biti dati... (Prim prev. Nastavak teksta na dnu stranice napisan sitnim slovima nije čitak.)

(Okrugli pečat Ministarstva pravde. Ostatak nečitak. Prim.prev.)

(Potpisano.)

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Zemlja: ŠPANIJA

Ovaj javni dokument

2. Potpisan od strane LJORENTE VARA, FRANSISKO HAVIER

3. Koji djeluje u svostvu DAVALAC POTVRDE

4. Snadbjevena je pečatom/žigom PRIVREDNI REGISTRAR MADRIDA

POTVRĐENO

5. U Madridu 6. Na dan 26/12/2018

7. Od strane GARSIIJE BAREIRO, ANA, ŠEF

8. Pod brojem: SLGAP/2018/057164

9. Pečat/Žig (Okrugli pečat Ministarstva pravde. Ostatak nečitak. Prim.prev.)

10. Potpis (Potpisano .) (Potpis validan.GARSIJA BAREIRO, ANA.)

Ovim Apostilom se potvrđuje jedino autentičnost potpisa, svojstvo u kome se potpisinik dokumenta nalazi i identitet pečata ili žiga koji se nalaze na dokumentu.

Ova potvrda ne podrazumjeva odgovornost u vezi sa sadržajem dokumenta.

Ovaj je Apostil moguće provjeriti na sljedećem linku: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Kod za provjeru Apostila: AP: ZAMNS- JsaM-p8tZ-Q5Ra

Ovaj je dokument potpisan elektronski na osnovu Zakona 59/2003 od 19.12. o elektronskom potpisu i na osnovu Zakona 11/2007 od 22.06. o elektronskom pristupu građana državnim uslugama.



Državni grb

PRIVREDNI REGISTAR MADRIDA

P de la Castellana, 44

28046 MADRID


1. Adresa društva je u **Madridu, Avenida Camino de Santiago, numero 40.**
2. Kapital društva je **JEDAN MILION DVJESTA HILJADA EURA (1.200.000€)** predstavljen kroz 1.200.000 akcija od po 1 euro nominalne vrijednosti svaka pojedinačno, označene korelativno brojevima od 1 do 1.200.000 uključujući oba ta broja.
Pomenute akcije su u potpunosti obavezujuće i isplaćene.
3. Upravni odbor važećeg društva čine sljedeći članovi:
 - Član odbora i predsjednik: Feliks Para Mediavilja
 - Član odbora i potpredsjednik: Isidoro Marban Fernandes
 - Član odbora i sekretarica: Kristina Lopes Baranco

TUMAČ

Ivana Kovač Barett

za španski jezik, postavljena u Crnoj Gori Rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1965/17-3 od 27.12.2017. g. na vrijeme od pet godina, potvrđeno je u skladu sa pravod vjeran originalu.

Troskovi prevoda iznose _____ EUR
U skladu sa pravdama, dana: 25.10.19
Ivana Kovač Barett
Pečat



Ivana Kovač Barett
Petpis

INTÉRPRETE

Ivana Kovač Barett


para idioma español, nombrada en Montenegro por el Decreto del Ministro de Justicia No 03-745-1965/17-3 del 27 de diciembre de 2017, por un periodo de cinco años; CERTIFICO que la que antecede es traducción fiel del original.

Los gastos de traducción totalizan _____ €

En _____ a _____

Firma

65413



Registro Mercantil de Madrid

Legitimación

Aquilia Intech SA

Certificación

Paseo de la Castellana, 44
28046 Madrid



**REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID**

P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

CERTIFICACIÓN

El registrador mercantil que suscribe, certifica:

Que, a instancia de "Aqualia Intech S.A.", en la que se solicita certificación sobre la sociedad "AQUALIA INTECH S.A.", comprensiva de constitución, domicilio, cif, capital y vigencia del consejo de administración, ha examinado los libros del Registro, de los que, respecto a esta sociedad, resulta:

1. En la inscripción 1ª de la hoja número 60407-1, folio 137 y siguientes, del tomo 5, libro 3 de la sección tercera, extendida el 3 de agosto de 1983 en virtud de primera copia de la escritura otorgada en Madrid el 11 de julio de 1983 ante su notario don Sergio González Collado, como sustituto de don Alfonso Rivera Simón, con el número 1841, consta inscrita en este Registro Mercantil la sociedad "RECUPERACIÓN DE RECURSOS DE LOS RESIDUOS CASTELLANO MANCHEGA S.A.", posteriormente "AQUALIA INFRAESTRUCTURAS S.A.", y actualmente denominada "AQUALIA INTECH SA", [redacted] cual fue constituida por tiempo indefinido, mediante dicha [redacted]

2. Que la [redacted] n número de hoja M-59467.

3. El C.I.F. [redacted]

4. El extracto que se acompaña a esta hoja corresponde al resto de particulares que comprenden lo solicitado.

5. No existen limitaciones a las facultades del órgano de administración en el libro de inscripciones, ni en el Índice central de incapacitados.

6. No figura ninguna situación especial.

7. No figuran inscripciones posteriores que modifiquen los particulares expresados.


8. No figura inscrita la disolución ni liquidación, por lo que continúa vigente.

9. No resulta del libro diario ningún asiento relativo a título pendiente de inscripción que afecte a los extremos de los que se certifica.

Esta certificación va extendida esta hoja, y una más de papel timbrado de este Registro, número 8784890.

Madrid, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho.

El registrador mercantil,



Nota. Presentada la instancia en el libro diario de certificaciones, asiento 49559/2018

Honorarios: S/M.

LEGITIMACIÓN.- El que suscribe, en su condición de registrador encargado del Registro Mercantil de Madrid, legitima la firma que antecede del registrador cuyo nombre consta en el sello estampado al lado de la misma. Madrid, a veinte de diciembre de dos mil dieciocho.



del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda informado: que los datos personales expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. En el artículo 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de dar cumplimiento al derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han solicitado información respecto a su persona o bienes. La conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación del servicio. La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita. La información con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia. En todo caso, la información que se presente debe ser compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es.

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País: Country/Pays:		España	
El presente documento público This public document/Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par		LLORENTE VARA, FRANCISCO JAVIER	
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de		REGISTRADOR	
4. y está revestido del sello / timbre bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de		REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	
Certificado Certified/Attesté			
5. en at/à	MADRID	6. el día the/le	26/12/2018
7. por by/par	GARCIA BARREIRO , ANA JEFE DE EQUIPO		
8. bajo el número Nº/sous nº			
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:			Firma: Signature: Signature: <div style="text-align: center;"> Firma válida  GARCIA BARREIRO, ANA </div>

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Código de verificación de la Apostilla (*): AP:Zmns-JsaM-p8tZ-Q5Ra

Este documento ha sido firmado electrónicamente en base a la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica y a la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, see <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Verification code of the Apostille (*): AP:Zmns-JsaM-p8tZ-Q5Ra

This document has been electronically signed according to Law 59/2003 of December 19th, about electronic signature, and according to Law 11/2007 of June 22nd, about electronic access of citizens to Public Services

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : <https://sede.mjusticia.gob.es/eregister>

Code de vérification de l'Apostille (*): AP:Zmns-JsaM-p8tZ-Q5Ra

Ce document a été signé électroniquement d'accord à la Loi 59/2003 du 19 décembre, de signature électronique, et à la Loi 11/2007 du 22 juin, d'accès électronique des citoyens aux Services Publiques.

(*) Juego de caracteres del código de verificación / Verification Code Characters Set / Ensemble de caractères du code de vérification:

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 23456789 - :





**REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID**

P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

1. El domicilio social se establece en Madrid, Avenida Camino de Santiago, número 40.

2. El capital social se fija en UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL EUROS (1.200.000€) representado por 1.200.000 acciones de 1 Euro de valor nominal cada una de ellas numeradas correlativamente del 1 al 1.200.000 ambos inclusive.

Dichas acciones se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas.


3. El consejo de administración vigente de la sociedad, está compuesto por los siguientes miembros:

- Consejero y presidente: don Félix Parra Mediavilla

- Consejero y vicepresidente: don Isidoro Antonio Marban Fernández

- Consejera y secretaria: doña Cristina López Barranco

REGISTRO MERCANTIL



MDCCCLXI

MADRID

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID